

Na osnovu člana 21 stav 2 Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni list CG“, broj 77/08), Vlada Crne Gore na sjednici od.....2014. godine, donijela je

**ODLUKU
O OBJAVLJIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE
REPUBLIKE KOSOVA O ODREĐIVANJU MEĐUNARODNOG DRUMSKOG
GRANIČNOG PRELAZA KULA-SAVINE VODE**

Član 1

Objavljuje se Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosova o određivanju međunarodnog drumskog graničnog prelaza Kula-Savine Vode, koji je potpisan u Prištini, 26. marta 2014. godine, u originalu na crnogorskom, albanskom, srpskom i engleskom jeziku.

Član 2

Tekst Sporazuma iz člana 1 ove odluke, u originalu na crnogorskom jeziku, glasi:

**SPORAZUM
IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE KOSOVO
O
ODREĐIVANJU MEĐUNARODNOG DRUMSKOG GRANIČNOG PRELAZA KULA
-SAVINE VODE**

Vlada Crne Gore i Vlada Republike Kosovo (u daljem tekstu: „Strane potpisnice“);

polazeći od prijateljskih odnosa, saradnje i dobrosusjedskih odnosa između dvije države;

imajući u vidu realne mogućnosti za dalje jačanje i unaprjeđenje uzajamno korisne i ravnopravne dugoročne saradnje između dvije države, kao i njihovu želju da stvore najpogodnije uslove za razvoj takve saradnje;

U namjeri da primjenjuju odluke o poboljšanju evropske i regionalne saobraćajne infrastrukture;

u želji da unaprijede kretanje građana i promet roba između dvije države i olakšaju saobraćaj preko zajedničke državne granice;

sporazumjele su se o sljedećem:

Član 1

Saobraćaj ljudi i promet roba preko državne granice između Crne Gore i Republike Kosovo dozvoljen je samo na mjestima određenim sporazumima kao granični prelazi za međunarodni ili pogranični saobraćaj.

Član 2

Strane potpisnice određuju granični prelaz za međunarodni drumski putnički saobraćaj i promet roba Kula-Savine Vode, na zajedničkoj državnoj granici na putnom pravcu Rožaje-Kula-Peć.

Na osnovu dogovora Strana potpisnica, granične kontrole mogu se obavljati na zajedničkoj lokaciji.

Granični prelaz Kula-Savine Vode otvoren je svakog dana, 24 sata dnevno.

Granični prelaz Kula-Savine Vode je granični prelaz prve (I) kategorije.

Na graničnom prelazu Kula-Savine Vode mogu se izvoziti, uvoziti i provoziti sve vrste roba, uključujući naftu, derivate nafte i robe na koje se prilikom uvoza i stavljanja u promet plaća akciza, prema propisima Strana potpisnica.

Preko graničnog prelaza Kula-Savine Vode mogu se izvoziti, uvoziti i provoziti bilje, biljni proizvodi, koji podliježu fitosantarnoj kontroli.

Preko graničnog prelaza Kula-Savine Vode mogu se izvoziti, uvoziti i provoziti životinje, proizvodi, sirovine i otpaci životinjskog porijekla, pošiljke hrane za životinje, veterinarski lijekovi i medicinska sredstva, sjemena za vještačko osjemenjavanje, oplodene jajne ćelije za oplodavanje životinja, prateći i drugi predmeti kojima se može prenositi zarazna bolest, a koji podliježu veterinarsko-sanitarnoj kontroli.

Za fitosanitarnu i veterinarsku kontrolu, na graničnom prelazu Kula-Savine Vode organizovane su inspeksijske službe.

Radno vrijeme inspeksijskih službi na Graničnom prelazu Kula-Savine Vode je od 08,00 do 16,00 sati u mjesecu januaru, februaru, martu, oktobru, novembru i decembru, a od 07,00 do 19,00 sati u aprilu, maju, junu, julu, avgustu i septembru.

Član 3

Nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog sporazuma obavlja Mješovita komisija za granične prelaze Strana potpisnica (u daljem tekstu: Mješovita komisija).

Zadatak Mješovite komisije je da usklađuje rad nadležnih organa u rješavanju prostornih, tehničkih i drugih pitanja vezanih za granične prelaze, i to:

- prati i analizira stepen frekventnosti graničnih prelaza i predlaže mjere i radnje za brži protok ljudi i roba i
- izvršava i druge poslove koji su neposredno vezani za granične prelaze.

Mješovita komisija će se sastajati i raditi prema ukazanoj potrebi, a najmanje jednom kvartalno, naizmjenično na teritoriji jedne i druge Strane potpisnice.

Mješovita komisija će raditi i odlučivati u skladu sa uputstvima vlada dviju država, na osnovu poslovnika koji će donijeti na početku svog rada.

Član 4

Sporazum se zaključuje na neodređeno vrijeme.

Svaka Strana potpisnica može Sporazum otkazati diplomatskim putem s otkaznim rokom od šest mjeseci.

Član 5

Ovaj Sporazum stupa na snagu na dan prijema posljednjeg pisanog obavještenja upućenog diplomatskim putem, kojim se Strane potpisnice uzajamno obavještavaju da su ispunjene njihove unutrašnje pravne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.

Potpisano u Prištini , dana 26. marta 2014. godine, u dva originalna primjerka, svaki na crnogorskom, albanskom, srpskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

U slučaju neslaganja u tumačenju ovog sporazuma mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Crne Gore
MINISTAR,
mr Raško Konjević, s.r.

Za Vladu Republike Kosova
MINISTAR,
Bajram Redžepi, s.r.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore-Međunarodni ugovori“.

Broj: _____
Podgorica, _____

Vlada Crne Gore

Predsjednik,
Milo Đukanović